


NJEMAČKI S JOCIJEM

NIVEAU B1





LEKCIJA 1

STEPEN B1 ✓



Konjunktiv kondicionalnih rečenica
Svi su čuli za "uvjetne" rečenice, tipa:

- ➔ *"Falls die Sonne morgen scheint, fahre ich ans Meer."*
"U slučaju da sutra bude sunčano, putujem na more."
- ➔ *"Wenn das Wetter schön ist, mache ich einen Ausflug."*
"Ako bude lijepo vrijeme, "pravim" jedan izlet."

Ovdje je riječ o "normalnim" uvjetnim rečenicama.

⚠ upamtite:

"falls" - u slučaju da/ ako;

"wenn" ako;

Za B2 zabavimo se sa:

➔ *"außer wenn" - osim ako;*

➔ *"sofern" - ukoliko;*





A sada kondicionalne rečenice sa konjuktivom služe za iskazivanje hipotetičkih i irealnih uslova.

Ove rečenice se grade od konjunktiva preterita ili od würde + infinitiv i odnosi se na sadašnjost ili budućnost.

Neko vam je sigurno rekao:

"Wenn ich Zeit hätte, würde ich dir helfen."

"Da imam vremena, pomogao bih ti."

Ako pogledamo ovu rečenicu:

"Wenn Sie Lust hätten, könnten wir einen Spaziergang machen."


"Kad biste imali volje, mogli bismo u setnju."

Ova tj hipotetička kondicionalna rečenica govori o radnji koja se kao zamisao može realizirati, a po nekim neočekivanim okolnostima se i ne može realizirati.





Vidi se razlika sa rečenicom:



"Wenn Sie Lust haben, können wir einen Spaziergang machen."

E sad "Irealna kondicionalna rečenica" se gradi od konjunktiva plusquamperfekta i odnosi se na prošlost;

"Wenn ich Zeit gehabt hätte, hätte ich meinen Bruder besucht."

"Da sam imao vremena, posjetio bih svoga brata."

Znači ova rečenica govori o nerealističnim (neostvarenim) uslovima radnje.





LEKCIJA 2 STEPEN B1



*Najbitniji prijedlozi koji uvijek dolaze s genitivom su:
"statt, trotz, während, wegen;"*

Evo sad primjera:

"statt" - umjesto;

✓ *"Statt eines Fernsehgeräts kaufte sie ein Radio."*

"Umjesto televizora kupila je radio."

Funkcioniše isto bez imenice uz "dass"

➔ *"statt dass" = umjesto da;*

"Statt dass Pipa sich freut, beschwert sie sich bei mir."

"Umjesto da se Pipa raduje, žali se kod mene."





"trotz" uprkos;

✓ *"Trotz des schlechten Wetters machen wir einen Ausflug."*

"Usprkos lošem vremenu pravimo jedan izlet."

Funkcioniše isto bez imenice u formi:

"trotzdem" - uprkos, iako;

"Trotzdem es draußen regnete, hat Mujica das Fahrrad genommen."

"Iako je padala kiša vani, Mujica je krenuo sa biciklom."



Bez imenice, kaže:

"Die Katze pinkelt ins Bett, während ich schlafe."

Mačka piša u krevet, dok ja spavam."

"wegen" - zbog

✓ *"Wegen des schlechten Wetters bleibe ich zu Hause."*

"Zbog lošeg vremena ostajem kući."





Lekcija 3

Stepen B1

PARTICIP I i II

Upotrebljavamo da izbjegnemo relativne rečenice.

Particip I lako tvorimo sa dodavanjem nastavka -d na infinitiv i ima značenje radnje koja traje.

"kommend" - dolazeći, a, e;

Particip II nam označava radnju koja je završila.

das gelesene Buch" - pročitana knjiga

Prosto rečeno, da bi izbjegli da Kažemo:

"Der Sonntag, der kommt."

kažemo onda:

➔ *"der kommende Sonntag" - dolazeća nedjelja;*





*Ili da izbjegnemo reći
"Das Essen, das gekocht ist."*

Onda kažemo :

➔ *"das gekochte Essen" - skuhanano jelo;*

Zato kažemo:

*"Das brennende Haus wurde von der Feuerwehr
gerettet."*

Time je bespotreban onaj kalup:

"Das Haus , das..."

Ili;

➔ *"Die sitzende Frau telefoniert."*

Zato lijepo zvuči na primjer:

"Das Kind ging lachend aus dem Zimmer"

Lekcija 4

Stepen B1

Upotreba glagola 'lassen'

"lassen" može značiti → napustiti nešto, ostaviti i sličan kontekst.

Na primjer:

"Ich lasse das Kind bei meinen Eltern."

"Ostavljam dijete kod mojih roditelja."

"Sie ließ ihre Brille im Wagen."

"Ostavila je svoje naočale u Autu."

Glagol, lassen ima i značenje → "ne raditi više nešto," ostaviti nešto.

"Ich lasse das Rauchen."

To je isto kao da smo rekli:

"Ich rauche nicht mehr."

kada dajemo da nam neko drugi nešto uradi, na primjer: da nas ošiša, skroji haljinu, da nam popravi auto, koristimo isto "lassen".

"Ich lasse mein Fahrrad reparieren."

"Dajem biciklo/ostavljam biciklo da se popravi."

Isto kao;

"Ich lasse die Reifen am Auto wechseln."

"Dao sam da se zamijene gume na autu."

"Lassen" također znači → dozvoliti, dopustiti nekom nešto;

"Meine Eltern lassen mich nicht allein ins Ausland fahre."

"Moji roditelji mi ne dozvoljavaju da putujem sam u inozemstvo."

"Wir lassen ihn fahren."

"Pustili/dozvolili smo da on vozi."





*"Ich ließ sie etwas anderes machen."
"Dopuštam joj da uradi nešto drugo."*

"Lass sie doch reden!"

"Pusti je da priča!"

"Sich lassen" može se upotrijebiti umjesto pasiva.

"Der Wagen lässt sich leicht reparieren."

"Ovo auto bi se moglo(lahko) popraviti."

*"Lassen" može poslužiti kao imperativ za prvo lice
množine i to je kao englesko "Let's";*

"Lass uns gehen!" "Let's go!"

"Hajde idemo!"

"Lasst uns beten!"

"Let us pray!" "Hajdemo /idemo se moliti!"

To vam je najbitnije o ovom glagolu.



LEKCIJA 5 ✓ **STEPEN B1**

Da bi se lakše izražavali tj; kratili rečenice upotrebljavamo "infinitiv zu."

Na primjer rečenicu:

"Er versucht." Er bindet sich die Schuhe mit einer Hand."

Spajamo i kratimo sa "zu," na ovaj način:

"Er versucht, sich die Schuhe mit einer Hand zu binden."

"Pokušao je da "zaveže" cipele sa jednom rukom."

Trebate imati na umu da neki glagoli uz imenice idu uz "zu" na primjer:

"Ich habe keine Zeit, mit dir zu telefonieren."

Ili sa riječicom "es" ide često, na primjer:

"Es ist wichtig, regelmäßig Sport zu treiben."

Ili na primjer uz glagol erlauben;

"Es ist nicht erlaubt, hier zu parken."

Koristimo 'zu' uglavnom uz ove kategorije glagola na primjer:

➔ *Dozvola: "erlauben, verbieten"*

➔ *Osjecaji: "sich freuen, bedauern, befürchten, hoffen,"*

➔ *Namjera: "beabsichtigen, versuchen, Vorhaben"*

➔ *Pocetak: "anfangen, beginnen"*

➔ *Kraj: "aufhören"*

Ili drugi glagoli: "vergessen, bitten, einladen, gefallen, erinnern"

Na primjer:

"Wir hoffen, dich bald zu sehen."

"Wann fängst du an, den Master zu studieren?"



Infinitiv + zu ne ide uz:

- "Futur I"

"Du wirst bestimmt viel Spaß haben."

- "Konjunktiv II"

"Ich würde gerne mit Pipa ins Kino gehen" .

- "uz modalne glagole"

"Pipa möchte sich mit ihm treffen."

Ili uz glagole tipa:

➔ *"Lassen, hören, sehen, lernen, bleiben, gehen..."*

"Sie lässt sich die Haare jeden Monat schneiden."

"Ich bleibe hier einfach stehen."

⚠ *Ali imajte na umu da se može i sa modalnim glagolima pojaviti u slučaju:*

u zavisnoj "dass" rečenici u varijanti parafraze s infinitivom:

➔ *"Ich freue mich, dich heute begrüßen zu können."*

"Ich freue mich, dass ich dich heute begrüßen kann."



The background of the entire image is a solid teal color. In the center, there are black silhouettes of a family of four: a woman on the left wearing a hijab, a young child in the middle, another young child to the right of the first child, and a man on the far right. The text is overlaid on the silhouettes.

Ili mijenjanje "dass" rečenice u Infinitivu kad je isti subjekt jer stilski bolje zvuči. Na primjer:

"Ich wünsche mir sehr, dass ich dich bald wiedersehe.

"Ich wünsche mir sehr, dich bald wiederzusehen."

Lekcija 6

STEPEN B1

Buduće vrijeme, tj; Futur se može lagano uvezati sa našim jezikom.

Mnogi kažu:

✓ *"Sljedeće godine ću (vjerovatno) kupiti auto."*

Ekvivalent na njemačkom bi bio:

✓ *"Ich werde mir nächstes Jahr (wahrscheinlich) ein Auto kaufen."*

Zasto sam u zagradi stavio "vjerovatno"...

E zbog toga, što je to jedan plan u budućnosti, što nije 100 % siguran.

Za te koliko toliko "sigurne" planove koristimo već PREZENT, pa na primjer kažem:

✓ *"Ich kaufe nächsten Monat ein neues Auto."*

"Kupujem jedan novi Auto sljedeći mjesec."

Kao i u engleskom, bitna je "vremenska" odrednica i neka "blaga" sigurnost dešavanja te radnje.

Poznato je da i futur koristimo za pretpostavke i prognoze.



Kada želimo da te naše pretpostavke koje se odnose na budućnost pojačamo, onda koristimo:

wohl;

sicher;

bestimmt;

kao neki grubo prevod bi bio:

✓ *"svakako, sigurno, izvjesno";*

(korisno za Sprachbaustein)

Kako u našem jeziku, tako u njemačkom, to nije kraj!

Nama su često prijetili riječima:

✓ *"E za to ćeš mi još platiti!"*

"Das wirst du noch büßen!"

Futurum izražavamo prijetnje

u našem jeziku.

Znate i sami: "Kada dođeš kući, oplakati ćeš! "





Tako i zapovijedi roditelja, kada smo vani, pa nam kažu:

✓ *"Du wirst jetzt sofort nach Hause gehen!"*

"Sada ces odmah kući!"

Ili kada nas osoba laže u oči:

✓ *"Ich werde dich nie verlassen!"*

Nikada te neću napustiti.

Znači, za obećanja!

Kada koristite Futur, svi misle, samo je u pitanju izražavanje budućeg vremena! Ne, ima toga na pretek.

Koristi se kod:

Predpostavki;

prijetnji;

obećanja;

zapovijedi;





Lekcija 7 STEPEN B1



Preterit i Perfekt

U Njemačkom imamo dva najbitnija prosla vremena:

➔ *Das Präteritum und das Perfekt.*

Preterit se koristi više u pisanoj formi, ali "In der Umgangssprache" koristimo uglavnom perfekt.

Znači radi se o prošlim vremenima tj:

➔ *Präteritum: "Ich kam gestern spät nach Hause."*

➔ *Perfekt: "ich bin gestern spät nach Hause gekommen."*

Glagol *sein* više koristimo u formi "war" u prošlosti pa bude:

"Das Wetter war schlecht."

"Vrijeme je bilo loše."

ili;

"Ich war gestern im Kino." "Bio sam juče u kinu."

Ich hatte haben = hatten pa bude:

"Ich hatte Glück."

"Imao sam sreće"





*I modalni glagoli se uglavnom koriste u preteritu,
zato kažemo:*

"Ich konnte nicht kommen, weil ich Besuch hatte."

"Nisam mogao doći, jer sam imao posjetu."

*neki glagoli ili izrazi moraju ići sa preteritom, na
primjer:*

➔ *"stammen aus" uvijek uzima formu preterita pa
bude:*

"Sein Vater stammte aus Bosnien."

"Otac mu "potječe" iz Bosne."

➔ *etwas +(pridjev) finden;*

"Ich fand den Film sehr gut."



Lekcija 8

STEPEN B1

Neki kostur za Sprechen B1; tu imamo tri dijela. To su:

Teil 1

➔ Organizovanje nečeg...

Tipičan uvod u dijalog :

"Hallo , Wie geht es dir...?"

"Danke , es geht mir gut. Und dir?"

Onda pređete na stvar:

"Hast du gehört, dass unser Freund im Krankenhaus ist..."

"Ich schlage ... vor / Ich schlage vor, ... zu Infinitiv;"

"Wir könnten uns am Freitag um zwei Uhr treffen?"

"Es gute idee!"

"Wie wäre es mit ... ?"

"Was hältst du davon, ?"

*"jemandem zustimmen" /sa nekim se složiti;
"Das ist eine gute Idee / ein guter Vorschlag."*

"Damit bin ich einverstanden."

"Das sehe ich auch so."

*jemandem widersprechen/nekome
proturiječiti/kontrirati;*


"Da bin ich (ganz) anderer Meinung."

"Das ist aber keine gute Idee."

"Damit bin ich nicht einverstanden."

"Ich bin dagegen."

Na kraju se kao složite, abgemacht i tschüss.



Teil 2

✓ Folie: "Thema, Inhalt, Struktur"

Meine Präsentation ist zu dem Thema: "..."

Das Thema meiner Präsentation lautet: "..."

Zuerst möchte ich über ... sprechen

"Dann werde ich über die Situation in meinem Heimatland sprechen"

"Dann werde ich berichten, wie die Situation in meinem Heimatland aussieht."

Zum Schluss werde ich die Vor- und Nachteile nennen und meine eigene Meinung dazu äußern"

✓ Folie: "eigene Situation / vlastita situacija"

➔ "Ich persönlich ..."

➔ "Was mich betrifft, ..."

➔ "Ich habe einmal Folgendes erlebt:..."

✓ Folie: "Situation im Heimatland/ Situacija u našem rodnom gradu"

➔ "Bei uns ist..."

➔ "In meinem Heimatland ..."

➔ "Hier in ist die Situation so:..."

A silhouette of a family consisting of a woman, a child, another woman, and a man, all walking and holding hands. The woman on the left is holding the child's hand, the child is holding the second woman's hand, and the second woman is holding the man's hand on the right.

✓ Folie: "Vor- und Nachteile und Meinung äußern /"
izražavanje prednosti i mana;

"Ein Vorteil / Nachteil ist, dass..."

"Einerseits ... , andererseits..."

"Auf der einen Seite..., auf der anderen Seite..."

"Meine Meinung ist deshalb..."

"Ich finde / glaube darum, dass"

"Ich würde also sagen, dass"

✓ Folie : "beenden/zatvaranje prezentacije"

"Damit komme ich zum Schluss meiner Präsentation"

"Vielen Dank fürs Zuhören / Ihre Aufmerksamkeit."

"Haben Sie noch Fragen?"

Iz ovoga vi birate koje vam izražavanje odgovara.

Teil 3;

Dajete podršku sagovorniku na temu

"Rückmeldung"

"Ich finde das Thema deiner Präsentation besonders
interessant"

"Deine Präsentation hat mir gut gefallen."

"Besonders interessant fand ich..."

I pitate ga jedno ili dva pitanja!

To je sva mudrost.

LEKCIJA 9

STEPEN B1



Pluskvamperfekt ili pretprošlo vrijeme koje se koristi kada želimo da opišemo nešto što se desilo u prošlosti i završilo se, tj desilo se prije neke druge radnje u prošlosti.

Na primjer. ↓

"Ich schlief ein, nachdem ich die Hausaufgaben gemacht hatte."

"Nakon što sam uradio domaće zadatke, zaspao sam."

"Prvo sam uradio domaće zadatke, pa zaspao!"

Najviše se kombinuje sa Preteritom i gdje se pojavljuje "nachdem" & "bevor"

Da bih napravio razliku sa prevodom Perfekta, pišem prevod kako su nase dede i nane pricali tj;"bila sam došla".

Iako zvuči glupo, ali morate imati na umu da je to davno prošla radnja.

↓ Na primjer:

"Deset godina sam bio živio u Bosni."

"Ich hatte zehn Jahre lang in Bosnien gelebt."

"Najprije smo bili živjeli u Italiji, a onda smo se preselili u Hrvatsku."

"Wir hatten erst in Italien gelebt und zogen dann nach Kroatien."

"Lijepa djevojčica je bila dugo plakala."


"Das hübsche Mädchen hatte lange geweint."

"Ja sam četiri godine bio učio engleski."

"Ich hatte vier Jahre lang Englisch gelernt."

"Puno prijatelja si bio zanemarivao, tako da ti više niko nije htio biti prijatelj."

"Du hattest so viele Freunde vernachlässigt, dass keiner mehr mit dir befreundet sein wollte."



Malo je nezgodno ovo vrijeme za primjeniti, ali imamo riječi koje aludiraju i daju signal da je ovo vrijeme u pitanju. To su:

Prvo imamo "nachdem"

„Nachdem er die Prüfung bestanden hatte, hat er erstmal gefeiert.“

"Nakon što je položio ispit, prvo je proslavio."

Zatim imamo;

"bevor"

"Bevor Mujica das Auto gekauft hat, hatte er lange gespart."


"Prije nego što je Mujica kupio auto, dugo je štedio novac."

I na kraju:

"Als";

"Als ich ankam, waren alle schon gegangen."

. "Kada sam stigao, svi su već bili otišli."



STEPEN B1

LEKCIJA 10 😊

✓ Konjunktiv II koristimo:
Za izražavanje želja:

Često se koristi uz: "gern/gerne, doch, bloß" da bi se iskazala naša želja;

➔ "Ich würde gerne Deutsch lernen."

"Rado bih učio njemački."

➔ "Er hätte gerne ein neues Auto."

"On bi rado posjedovao/imao jedno novo auto."

➔ "Wenn ich bloß mehr verdienen würde!"

"Kad bih samo više novca zarađivao."

Da izrazimo nerealnu situaciju u tom trenutku:

➔ "Es wäre schön in einem neuen Haus zu leben."

"Bilo bi lijepo živjeti u jednoj novoj kući."

"Zatim koristimo za pogodbene radnje, e tu sad vidite tri situacije:

" Wenn ich im Lotto gewinne, kaufe ich ein neues Haus."

"Ako dobijem loto, kupujem kuću."

(ovo predstavlja realnu situaciju na primjer kupujemo loto listiće pa Bogu u ruke, tj; možemo dobiti...)


"Wenn ich im Lotto gewinnen würde, würde ich ein neues Haus kaufen."

"Da na lotu dobijem, kupio bih jednu novu kuću."

nerealna situacija, ali u nekoj iznimnoj situaciji bi se i mogla ostvariti.

"Wenn ich im Lotto gewonnen hätte, hätte ich ein neues Haus gekauft."

"Da sam na lotu dobio, kupio bih jednu novu kuću."





Nerealna želja jer je završena radnja, → nemoguće je da se ostvari.

I na kraju koristimo za uljudnost/učtivost:

"Könntest du mir bitte helfen?"

"Bi li mi mogao pomoći?"

Lekcija 11

STEPEN B1

Mnogi ne shvataju smisao refleksivnih glagola i pojavu ✓ "sich ..."

E ako vidimo riječi:

"Ich interessiere mich..."

"Ich ärgere mich..."

"Ich freue mich..."

"Ich erinnere mich..."

"Ich kümmere mich..."

To je prosto ko pasulj kad se uporedi sa našim jezikom i prijevodom:

"Ich interessiere mich"

- "Interesujem se/zanimam se..."

"Ich ärgere mich..."

- "Ljutim se..."

"Ich freue mich..."

"Radujem se..."

"Ich erinnere mich..."

"Sjećam se..."

"Ich kümmere mich..."

"Brinem se..."



Svi ovi glagoli u našem jeziku zahtjevaju "se".

To znači:

"sich" - "se"



I samo mali broj glagola koji nije povratan u našem jeziku jeste u njemačkom i obrnuto.

Vaše je samo da naučite mjenjati "sich" kroz lica i znati ćete baratati s tim...



⚠ I još vodite računa o pojavi riječi sa "sich" a imaju prefiks "ver." To će vam rijetko neko objasniti kako funkcioniše. To nam ukazuje da radnja ide u krivom smjeru pa će biti:

"sich verlaufen" - izgubiti se;

"sich verfahren"- izgubiti se; (u vožnji, izgubiti put)

"sich verhören" - čuti pogrešno;

"sich verlesen" - pročitati pogrešno;

"sich verschreiben - napisati pogrešno;

Lekcija 12

Stepen B1

N deklinacija je promjena jedne određene grupe imenica gdje imenica u svim padežima, osim u nominativu jednine, dobija nastavak → -N ili -EN.

Upadno je da te imenice uglavnom označavaju osobe muškog pola, pripadnike naroda i životinje.

Na primjer: der Russe - rus, der Junge - dječak, der Löwe - lav...

Nećemo reci:

"Ich sehe einen Mensch."

Već:

✓ "Ich sehe einen Menschen."

Zato treba paziti kako se dekliniraju ove imenice.

Kroz rečenice obratite pažnju na: "EN

Znači ↓

*"Der Arzt hat dem kranken PatientEN ein falsches
Medikament verschrieben"*

"Doktor je propisao bolesnom pacijentu pogrešan lijek."

"Pipa half dem verletzten JungEN."


"Pipa je pomogla povrijeđenom dječaku."

*"Sie hat heute auf dem Feld einen kleinen HasEN
gefunden."*

"Pronašla je danas na njivi jednog malog zeca."

"Die Hexe verwandelt dEN PrinzEN in einen Frosch."

"Vještica je pretvorila princa u žabu."



A black silhouette of a man carrying a woman on his back. The man is facing forward, and the woman is sitting on his back with her arms raised behind her head. The background is a solid light blue color.

Možda mnogi pišu i kažu:

"Ich hole das Geld vom Geldautomat ab."

"Skidam" novac sa bankomata."

Ali tu je:

"Ich hole das Geld vom GeldautomatEN ab."

Zato će biti:

✓ *" zum Geldautomaten gehen" - ići na bankomat;*

✓ *"am Geldautomaten Geld abheben" - skinuti novac sa bankomata;*

Lekcija 13

STEPEN B1

U ovoj lekciji se bavimo malo vokabularom i da se upoznate sa riječima na koje zasigurno naletite pri čitanju.

Kada je riječ o B1 nivou, onda moramo znati baratati i
PRILOZIMA ...

Kada je o vremenskim prilozima riječ, tu onda moramo znati i koristiti:

bisher - do sada;

damals - tada;

heutzutage - u današnje vrijeme;

zunächst - najprije;


neulich - nedavno;

zuletzt - naposljetku;

eher - prije; ranije;

gerade - upravo;

inzwischen - u međuvremenu;



Kada je o prilozima za način riječ, onda:

einigermaßen - u nekoj mjeri;

ebenfalls/ ebenso= isto tako;

außerdem - osim toga;

hingegen - nasuprot tome;

zumindest/wenigstens - barem;

freilich - dakako;

gleichfalls - također;

Za priloge uzroka uzmemo:

demnach - prema tome;

infolgedessen - uslijed toga;

gegebenenfalls - u datom slučaju;

hierfür - stoga;

A kada mišljenje izramavamo:

wahrscheinlich - vjerojatno;

sicher - sigurno;

natürlich - naravno;

zwar - doduše;

keineswegs - nikako;

gewiss - sigurno, zacijelo;

*Bitno se na nivou B1 samo upoznati sa ovim riječma,
onda tek nekada kasnije i primjeniti naučeno.*

Lekcija 14


STEPEN B1

Neodređena zamjenica "man" kao subjekt .

Koristi se bez roda pa se kaže na primjer;

"Man trinkt bei uns viel Kaffee."


"Kod nas se pije puno kafa."



→ *Ili duza rečenica:*

"Heute ist es auch normal, dass man einen Arzt oder einen Ingenieur um einen Rat fragt und bezahlt ihnen dafür das nicht."

"Danas je normalno pitati doktora ili inženjera za savjet i za taj savjet ne platiti im ništa."



Vidimo često novinske natpise:

→ *"In England trinkt man gern Tee."
"U Engleskoj se pije rado čaj."*

Ali u Njemačkoj:

→ *"In Deutschland trinkt man gern Bier."
"U Njemačkoj se pije rado pivo"*

Dalje;

→ *"Man muss mehr lernen."
"Mora se više učiti."*

→ *"Man darf hier nicht rauchen."
"Ovdje se ne smije pušiti."*

Prema tome:

Zamjenica „man“ koristi se kada je subjekt neodređena osoba.





Lekcija 15 STEPEN B1



"Dativ je genitivu smrt!"

"Der Dativ ist des Genitivs Tod!"

Upamtite da je dativ smrt genitivu, tj; lakšee je baratati dativom.

Riječ na primjer:

"das Dach des Hauses" - krov kuće;

Malo je nezgodno ovu formu koristiti pa se u govoru kaže:

"das Dach vom Haus"

Naravno, više je fokusirano na usmene verzije, ali ako polažete ispite, onda trebete i dobro baratati genitivom.

Ili isto;


"der Ring seiner Frau"

"prsten njegove žene"

Jednostavno kažemo:

"der Ring von seiner Frau"





Dativ nam pomaže kod konstrukcija tipa:

"fünf von euch" - petero od vas;

"ein Freund von ihr"- prijatelj od nje;

Opet ako nam niko postavi pitanje:

➔ *"Von wem?"- "Od koga?"*

Dati ćemo odgovor sa "dativom!"



"Wem gehört das Handy?"

"Kome pripada mobitel?"

✓ *"Es gehört dem Vater."*

"Pripada ocu."

A ako nas pita:

➔ *wessen? =čiji/e?*

Dati ćemo odgovor sa GENITIVOM.

Wessen Handy ist es?

"Čiji je to mobitel?"

✓ *"Es ist das Handy des Vaters."*



Nešto je nekad teško izvodivo sa genitivom pa opet koristimo dativ:

"die Wirkung von wenig Wein"

"dejstvo od malo vina"

"der Preis von vier Fahrrädern"

"cijena od četiri bicikla"

"ein Strahl von Hoffnung"

"tračak nade"

Da bi se izbjegle konstrukcije tipa:

➔ "Die Spezialität des Hauses"

U poslednje vrijeme dativ "preuzima" posao na sebe, pa

se kaže na primjer:

"Die Spezialität vom Haus"

Lekcija 16

STEPEN B1

*Kada baratamo pasivom, moramo znati baratati i sa
"von" & "durch."*

Imamo rečenicu na primjer:

"Dr. Zgembo untersucht den Jungen"

"Dr Zgembo pregledava dječaka."

Ona bi u pasivu bila;

"Der Junge wird untersucht."

*Ako hoćemo da naglasimo od strane koga je pregledan
mladić tj koji doktor ga pregledava, koristimo:*

"von"

Rečenica bude:

"Der Junge wird von Dr. Zgembo untersucht."

E sad imamo drugi primjer:

"Die Häuser wurden schwer beschädigt."

"Kuće su teško oštećene."

⚠ Tu sad ne ide "von" jer nisu osobe u pitanju, zato koristimo "durch" pa bude:

"Die Häuser wurden durch das Erdbeben schwer beschädigt."

"Kuće su zemljotresom (kroz zemljotres) teško oštećene."

Tako kažemo:

"Das Haus wurde DURCH ein Feuer zerstört."

"Kuća je kroz jedan požar (vatru) uništena."

Znači ugrubo rečeno, ako je neka "stvar" uzrok bila, stavljamo "durch", a kod osoba koristimo "von" na primjer:


"Šemso wurde von seinem Chef entlassen."

Znači Šemso je od strane njegovog sefa otpušten."

Lekcija 17

STEPEN B1

Kako koristiti:

- 
- ➔ *jedna od najboljih;*
 - ➔ *jedan od najboljih;*
 - ➔ *jednog od najboljih;*

U nominativu ide:

"Er ist einER der besten Studenten."

"On je jedan od najboljih studenta."

"Sie ist einE der besten Studentinnen."

"Ona je jedna od najboljih studentica."

Naravno, ako bi koristili srednji rod, kalup bi bio:

"Es ist einES der besten Studenten."

U akuzativu logički bude :

- ✓ *"Ich sehe einEN der besten Studenten."*
- ✓ *"Ich sehe einE der besten Studentinnen."*
- ✓ *"Ich sehe einES der besten Autos."*

The image features a teal background with white text. In the center, there are black silhouettes of a man and a woman holding hands. The man is on the left, taller, and the woman is on the right, shorter. The text is overlaid on the image.

U dativu bi dalje bilo:

"Ich gebe das Geschenk einEM der besten Studenten."

"Ich gebe das Geschenk einER der besten Studentinnen."

"Ich gebe das Geschenk einEM der nettesten Mädchen."

Tako funkcioniše i eines/einer /eine von denen...

Lekcija 18

STEPEN B1

Kako opisati sliku, ako su u pitanju osobe na slici i ostaviti utisak?

Prvo kazžete spol i kakvo je tijelo tj:

➔ *muskulös - mišićavo; schwächlich - vitko, slabašno;*

➔ *schlank - vitko ➔ übergewichtig - gojazno;*

Ako vidite na nogama na primjer: ljetnu obuću, pa i nokte, onda recite:

Sie trägt sommerliche (ljetne) Schuhe....

"...man kann die Fußnägel sehen."

Ili nokti na prstima:

✓ *"die Person hat lange*

Fingernägel, die genau wie die Fußnägel lackiert sind."

"Osoba ima duge nokte koje su kao kao nokti na nogama lakirani."

Ako je gore sommerliche, onda je logično da postoji i opcija: ✓ "winterliche."

I ono tipa:

"Sie trägt zu den sommerlichen Schuhen eine Hose."

"Ona nosi uz ljetnu obucu pantalone."

"Ich finde die Hose altmodisch."

"Smatram to kao staromodno."

Dajete svoj lični stav kako doživljavate odjeću /

✓ "modisch/elegant / altmodisch"

Ljudi uglavnom imaju ono okruglo lice pa kažete:

*"Die Person hat ein rundliches Gesicht ...
mit einer langen/kurzen (spitzen) Nase."*

*Iako nije baš toliko špicast nos, to je vaša percepcija i
ispitivači neće "dramiti"*

A nos može biti:

➔ "breit, schmal, dick, dünn, krumm"

*Koliko god je smiješno, pogledate nekome glavu i
opisujete formu glave sa:*

"rund, eckig, birnenförmig, oval..." Tako je i sa licem;

A za djecu ono možete započeti:

"Das kleine Kind ist niedlich."

"Es ist winzig klein und hat so süße blaue Augen."

Ili neka druga boja očiju.

Oči mogu biti:

➔ *"groß, mandelförmig, klein, oval, rund"*

A trepavice i obrve:

➔ *"buschig, lang, dünn, kurz"*

Kod muškaraca često:

"Er hatte ein gestreiftes Shirt an."

"Er hat kurze Haare und braune Augen."

Lice može biti:

"Sein Gesicht ist schmal."

Uvijek se koncentrišite na kosu;

Boja kose: "blond, brünett, schwarz"

Frizura: "Flechtfrisur, Zöpfe, Glatze"

Struktura kose: "lockig, strohig, dünn, glatt"

Brada: "Vollbart, rasiert"

Za čelo ide na primjer opcije:

➔ *"hoch, verdeckt, gewölbt;"*

Gledajte ima li neko: Piercings ili Schmuck, pa i

Tätowierungen, Narben ... ✓

➔ *Uši mogu biti:*

Ohren: "anliegend, abstehend, klein, groß..."

➔ *Vrat: muskulös, kurz, lang, zart;*

➔ *Kod glave obratiti paznju na:*

Kopfbedeckung: "Mütze, Hut itd ..."

➔ *Kod donjeg djela odjeće:*

⇒ *"Latzhose, Jeans, Rock, Kleid, Mini"*

Za gornji dio:


⇒ *"Shirt, Pullover, Unterhemd, Jacke, Mantel..."*

Na nogama može imati: ➔ "Sneakers, Stiefel,

Sandalen, itd ..." A noge su na primjer:

➔ *"stark, dick, dünn, durchtrainiert..."*

Samo malo se naoružati ovim vokabularom ide onda ko halva.



LEKCIJA 19

STEPEN B1

Kada je riječ o glagolu "Kriegen," nemojte da vam padne na pamet da ga koristite kada pišete tekstove.

To je zamjena glagola za BEKOMMEN, ali kada se koristiti u "USMENOJ" verziji.

Najbitnije je razlučiti:

kriegen: Umgangssprachlich forma, kolokvijalno

bekommen: Standardsprachlich forma, standardna forma

erhalten: malo potisnuta primjena

erhalten, bekommen i kriegen su velikim dijelom sinonimi, gdje se "bekommen i kriegen" mogu po želji koristiti.



E gdje treba paziti?

Kod apstraktnih pojmova i prenesenih značenja, tu zaboravite "erhalten!"

Možete reći:

"Pipa hat Angst gekriegt/bekommen."

Ali ne:

"Pipa hat Angst erhalten."

Pa ne možemo nahladu, beba zube ili šamar"erhalten"

*✘ "eine Erkältung/Zähne /eine Ohrfeige erhalten."
Znači tu je → "bekommen/kriegen"*

E sada, "erhalten" uglavnom koristimo kada dobijamo nešto "izvana":

"Ich habe ein Angebot /einen Brief/ein Stipendium erhalten."

"Dobio sam jednu ponudu/pismo/ stipendiju."

"Meho erhält eine gute Rente."

"Meho dobija dobru penziju."

Zato može i dobijam džeparac u svakoj verziji,:

"Ich bekomme/kriege Taschengeld."

Pa i erhalten...

Od svih ovih glagola "kriegen" ima široko polje za izražavanje:

Neko kaže:

"Mich kriegt die Polizei nicht!"

Ne može me "uhvatiti" policija"

Suma summarum:

- ✓ "kriegen, bekommen, erhalten" možemo od: poklona, pisma, paketa iz pošte, plate itd;
- ✓ kriegen i bekommen, možemo dobiti glad, strah, krizu, nahladu, ospice, bolest, ljutnju, glavobolju ali ne možemo ✗ erhalten;

Kada je kriegen u pitanju nijemci ga koriste puno u govoru, gdje možete dobiti:

" poklon, premiju, godišnji, platu, pismo, poruku, šamare, kaznu, udarce zadobiti"



- 
- A black silhouette of a person in a dynamic, athletic pose, possibly a dancer or gymnast, set against a teal background. The person is standing on their right leg, with their left leg raised and bent at the knee. Their arms are raised, with the right hand near their head and the left hand near their waist. The overall shape is fluid and expressive.
- * *bjesnoću, ljutnju;*
 - * *tešku bolest, vrućicu;*
 - * *posjetu, goste;*
 - * *dobiti dijete;*
 - * *zapovijed, dozvolu;*
 - * *uhvatiti lopova - "den Dieb kriegen"*
 - "Wir werden es schon kriegen"*

*"Postići ćemo ono što želimo, ako smo nešto naumili
da uradimo itd..."*

Lekcija 20

STEPEN B1

Kako ćemo izraziti naše želje, a da ne budemo kao neki klinjo govorili :

→ "ich will" - "Hoćuuu! "

✓ "Ich möchte" već nam zvuči prihvatljivo...

U slučaju glagola *haben* možemo koristiti njegov Konjunktiv pa kažemo:

"Ich hätte gern ein Handy."

"Rado biH imao mobitel."

Ovo je znači, nešto kao potencijalna želja.

U slučaju glagola *sein* koristimo njegov konjunktiv pa kažemo:

"Ich wäre gern gut in Mathe."

"Rado biH bio dobar u matematici."

Da izbjegnute neke čudne forme konjuktiva kod ostalih glagola možete koristiti konstrukciju:

➔würde /est/e/en/et/en +infinitiv.

Možemo reći na primjer:

"Wir würden gern etwas unternehmen" 📌

"Rado bismo nešto poduzeli."

Kako ćemo davati sada prijedloge?

Opet nam treba taj famozni konjuktiv.

Za davanje predloga koristimo glagol können u konjuktivu II.

Pa sad možemo reći:

"Wir könnten einen Ausflug machen."

"Mogli bismo da idemo na izlet."

Kako da kulturno naredite nekom ili da zamolite, e pa opet nam konjuktiv dolazi:

"Könnten Sie mir bitte helfen?" 📌

"Molim Vas, da li biste mi mogli pomoci?"

I naravno pitanje koje meni često dolazi je:

"Joci, könntest du mir bitte diese Frage erklären?"

"Molim te Joci, da li bi mogao da mi objasniš ovo pitanje?"

Lekcija 21

STEPEN B1 🇩🇪

Kroz ovu lekciju, zaroniti ćemo malo u svijet Konjunktiva I. i vidjeti kako novine prenose vijesti, navodno pričaju ili izražavaju sumnju ili prenose nešto što ne mora 100% tačno biti.

Ne čudite se ako pročitate:

"Dudla sagte, sie habe ihren Ohrring verloren."

"Dudla je rekla da je svoju minđušu izgubila."

Ili na primjer funkcioniše po principu:

"Pipa sagt: „Es ist sehr kalt."

Bude:

"Pipa sagt, es sei sehr kalt."

ist → sei;

E kako 'The Daily Beast' izvještava o aktuelnom padu Bidena;

✓ *"Der Präsident der USA erzählte den Passanten, dass er gestolpert und gestürzt sei, als sich sein Fuß an der Pedale seines Fahrrads verfangen habe, so The Daily Beast."*

*"Predsjednik USA je ispričao prolaznicima, da se spotaknuo i pao, kada se njegovo stopalo" zaplelo"
pedali (njegovog bicikla)"*

*Konjuktiv I. koristimo i tamo gdje izražavamo našu želju,
a Imperativ ne bi smjeli koristiti ⚠*

☀ "Gott helfe ihm."

➔ "Neka mu Bog pomogne."

☀ "Es lebe der Frieden!"

"Živioo mir!"

☀ "Sei bitte so nett und hol mich morgen ab."

"Budi molim te fin i odvezi me sutra."

Pa kaže:

"Odvedi me srećo tamo daleko

Gde more ljubi obale svoje

Vodi me tamo gde žive srećni

Gde svet postoji samo za nas dvoje"

*"Bring mich weit weg, mein Schatz,
...da wo das Meer seine Küste küsst...*

bring mich dahin,

wo die Glücklichen leben

wo die Welt nur für uns zwei besteht"

Lekcija 22

STEPEN B1 ☺

Danas baratamo vremenskim oznakama:

Ako hoću da označim "do" kada je trajala neka radnja, koristim onda "bis" - do;

☀️ *"Ich habe bis 16:00 Uhr gearbeitet."
"Radio sam do 16:00 sati."*

Ako nam je bitno da označimo početak neke radnje, onda ću koristiti:

"ab" - od

☀️ *"Ab heute mache ich alles anders!"*

"Od danas radim sve drugačije."

"Za tačnu vremensku oznaku koristimo:

"um" = u

☀️ *"Sie treffen sich um 10 Uhr."*

"Sastaju se u 10 sati."

Za "otprilike, oko" možemo upotrijebiti:

"gegen" - oko

☀️ "Sie treffen sich gegen 10 Uhr." "Sastaju se oko 10 sati."

Za radnju koja je započela u prošlosti i traje još danas koristimo:

"seit" - od

☀️ "Seit vorgestern habe ich Pipa nicht gesehen."
"Od preključer nisam Pipu vidio."

Za mjesece, godišnja doba, koristim:

"im"

☀️ "Im Juni, im Sommer" - U julu, u ljeto;

Za dane i "dijelove" dana, koristim:

"am"

☀️ "Am Montag," "Am Wochenende", "Am Abend;"
"U ponedjeljak, za vikend, navečer."



Lekcija 23

Stepen B1



U B1 dolazi tek do izražaja zašto nam trebaju glagoli sa propozicijama.

E imamo npr glagol: ☺ gehören znači pripadati, sad nam još fali dativ i prijedlog "zu"

"gehören zu+Dat."

Sad možemo reći:

"Sie gehört nicht zu dieser Gruppe."

"Ona ne spada/ne pripada u ovu grupu."

Zatim imamo:

"ermutigen zu+Dat.- ohrabriti nekog na ..."

"Wir haben Malik zu diesem Schritt ermutigt."

"Mi smo ohrabрили Malika na taj korak."

"Da učini taj korak"

Zatim imamo :

"nachdenken über+Ak."

"Er denkt über meine Idee nach."

"On razmišlja o mojoj ideji."

Ili;

"arbeiten an+Dat."

"Ich arbeite an einem neuen Projekt."

"Radim na jednom novom projektu."

Ako želimo za nešto pitati onda ide:

"fragen nach+Dat."


"Joci hat nach ihr gefragt."

"Joci je pitao za nju." ("Raspitivao se o njoj.")

"Danas smo pričali o svemu i svačemu."

"sprechen über+Ak."

"Heute haben wir über allerlei Dinge gesprochen."



Lekcija 24

STEPEN B1

Glagoli u dativu.

Riječ "absagen" - otkazati

Ako je dativ u pitanju, onda imamo indirektni objekat, a to su uglavnom najčešće osobe.

"Der Manager muss DEM Klienten den Termin absagen."

"Menadžer mora klijentu termin otkazati."

U rečenici se vidi da postoji indirektni objekat tj; "dem Klienten"

"ähneln" - ličiti;

"Das Baby ähnel dem Vater sehr."

"Beba slič svom ocu."

I ovdje vidimo da imamo "dem Vater"

"antworten"

*Bitte antworte MIR schnell!
opet je mir - meni tj; dativ...*

"begegnen" - sresti;

"Sind Sie schon Herrn Müller, dem Chef, begegnet?"

"Jeste li već Gospodine Miler šefa susreli."

"danken" - zahvaliti se nekome;

"Ich danke meiner Familie für das Verständnis."

"Zahvaljujem se svojoj porodici za razumjevanje."

"meiner Familie" - dativ;

"dienen" - služiti

"Womit kann ich Ihnen dienen?"

"S čim vas mogu uslužiti?"


"folgen" - slijediti;

"Seit langem folge ich dieser Seite."

"Već dugo pratim ovu stranicu."

"gefallen" - sviđati se nekome nešto;

"Gefällt es euch hier in Deutschland?"



*Još glagola:
gehören - pripadati;
gratulieren - čestitati;
gut tun - činiti dobro (biti korisno);
helfen - pomoći;
"Missfallen" - ne sviđati se;
"misslingen" - ne uspjeti u nečemu;
"passieren" - dogoditi se; proći;*

Čim pišete teme na B1 nivou, očekuju i upotrebu što više ovih glagola.

Lekcija 25

STEPEN B1

Glagol "werden" ↘

Koristimo ga za građenje futura, a puno značenje ovog glagola je „postati“.

Koristimo ga i za neku "promjenu" stanja, na primjer:

"Pipa wird krank."

"Pipa postaje bolesna."

"Es wird kalt."

"Postaje hladno"

"Postat će hladno."

"Die Kinder werden größer."

"Djeca postaju veća." (razvijaju se, rastu);

Ili kod zanimanja na primjer:

"Gurafeta will Journalistin werden." (znači da studira još, a želi novinarka postati.)



Ako je postala novinarka:

"Gurafeta ist Journalistin geworden."

werden kod građenja Futura ↘

Kod Futura se mijenja samo werden kroz lica, a glagol ostaje u infinitivu, na primjer:

"Ich werde nächstes Jahr zum Studium nach Deutschland gehen."

"Slijedeće godine ću ići u Njemačku na studij."

Zatim se koristi kod tvorbe pasiva, na primjer:

"Er wurde letzte Woche operiert."

"Operisan je prosle sedmice."

Ili;

"Der Patient wurde vom Arzt untersucht." (pregledan je bio).

"Btw Letzten Samstag ist Gurafeta 30 Jahre alt geworden."



Njemački s Jocijem - Niveau B1

2022